



REIŽINJERING I QMS PREMISE RAZVOJA DO IZVRSNOSTI

REENGINEERING AND QMS PREMISES OF DEVELOPMENT TO EXCELLENT

dr Miodrag Bulatović¹⁾

Rezime: Baveći se problematikom kvaliteta, uslovima i ograničenjima unapređenja kvaliteta, ustanovljavanjem i razvojem modela i metoda kvaliteta, snalazeći se u poplavi i kombinacijama standarda, ponekad, ne samo teoretičari već i praktičari kvaliteta "zaborave" na osnovni objekat i subjekat kvaliteta, na KUPCA. Slijedi skup aktivnosti na promjenama ponašanja svih poslovnih čionilaca, odnosno reinžinjering, saglasno procesnom modelu sistema kvaliteta. Ako ove aktivnosti rezultiraju ZADOVOLJSTVOM kupca, ispunjen je jedan od osnovnih uslova postizanja poslovne izvrsnosti. U ovom radu prioritet je dat reinžinjeringu procesa, reinžinjeringu menadžmenta i reinžinjeringu projektovanja, sve u funkciji kvaliteta.

Ključne riječi: kupac, menadžment, reinžinjering, poslovna izvrsnost, samoocjenjivanje.

Resume: Theorists and practitioners of quality sometimes "forget" basic object and subject of quality- BUYERS, dealing with different problems, as quality, causes and limits of quality improvement, combinations of standards etc. If we want to leave behind that situation, it is necessary to change behaviour of all business factors, or reengineering, according to processing model of quality system. If it results with buyer's satisfaction, one of the basic conditions for business success is accomplished.

In this paper, process reengineering is priority, as well as management re-engineering, project reengineering, all in function of quality.

Key words: buyer, management reengineering, business excellent and self-valuation

1. UVOD

Kada razgovaramo o razvoju u mislima nam moraju biti savremeni faktori razvoja. To su postulati u funkciji **tržišta** kao **jedinog** ocjenjivača validnosti realizacije projekata razvoja.

Tržište je personifikacija KUPCA i svega onoga što stoji iza toga i što vodi do izvrsnosti a manifestuje se kroz dostizanje potrebnog nivoa kvaliteta uz neizbjegne procese reinžinjeringu.

Ako se uzme da su reinžinjering i kvalitet postulati savremenog razvoja onda su osnovni faktori savremenog razvoja:

- implementacija standarda JUS ISO 9001/2000,
- reinžinjering svih poslovnih procesa, menadžmenta i projektovanja na procesnom principu,
- izvrsnost u funkciji zadovoljstva kupca,

- tržište kao poligon validacije,
- vrednovanje do samoocjenjivanja.


2. ZAHTJEVI STANDARDA JUS ISO 9001/2000

Standard JUS ISO 9001/2000 definiše bazni procesni model sa vezama između kupčevih zahtjeva i zadovoljstva kupca kroz četiri modula (sl.1):

- odgovornost menadžmenta (rukovodstva),
- menadžment (upravljanje) resursima,
- realizacija proizvoda
- mjerenje, analiza i unapređenje.

U mozaiku kriterijuma i formi (sistem kvaliteta, reinžinjering, poslovna izvrsnost) centralno mjesto kao pokretač, ocjenjivač i korisnik zauzima KUPAC.

1) Prof. dr Miodrag Bulatović, akademik JINA, Centar za kvalitet,
Mašinski fakultet u Podgorici, e-mail: bulatovm@yahoo.com



Slika 1 - Procesni model standrada JUS ISO 9001:2000


3. REINŽINJERING PROCESA

Reinžinjering je veliki projekat preduzeća koji ima za cilj da poboljša značajne karakteristike ključnih procesa korišćenjem najjednostavnijih mogućnosti kojim se ostvaruje očekivanje kupca (sl.2) [1].


Proces je slijed (tok) poslova u dodavanju vrijednosti koji omogućava pretvaranje želje

(očekivanja) kupca kao ulaza u realnu vrijednost kao izlaz.

Ova vrijednost dodaje se i kreira prolazeći kroz mnogobrojne funkcije preduzeća. Na sl.3 pokazan je princip 3x3 procesa reinžinjeringa. Ne zaboravimo zahvalnost timu koji je uspješno realizovao zahtjeve konkretnog reinžinjeringa.



Slika 2 - Interakcija uticajnih faktora procesa reinžinjeringa



Slika 3 - Princip 3x3 procesa reinžinjeringu


4. REINŽINJERING MENADŽMENTA

U novije vrijeme, kada saznanje o značaju menadžmenta dostigu pravu dimenziju, javlja se potreba da se odredi najbolji način organizacije menadžmenta.

Prostor za reinžinjering menadžmenta nalazi se između dvije ekstremne varijante organizovanje: klasičnog ili hijerarhijskog i mrežnog ili timskog prilaza [1]. Hijerarhijski i

mrežni prilaz pokazuju značajne razlike pri čemu su oba korišćena u različitim poslovnim sistemima i bili uspješni ili neuspješni.

Karakteristično je da ni u jednom slučaju pa ni u prelaznim varijantama menadžer lider ne gubi svoju poziciju i važnost već se mijenja način upravljanja poslovnim sistemom (sl.4). Dosledno prethodnom, menadžment prestaje da bude efektivan diktiranjem zadataka nižim nivoima u organizaciji.




Slika 4 - Faze reinžinjeringu menadžmenta

Menadžeri moraju biti otvoreni za sugestije i inicijative u donošenju rješenja od strane njihovih saradnika. Na sl.4 prikazan je tok reinžinjeringa od hijerarhijskog do mrežnog prilaza organizaciji menadžmenta sa "flattened" (poravnanim) organizacijom u sredini koja ima manji sloj autorativativnog menadžmenta a širi raspon saradničkog menadžmenta.

Trend udaljavanja od tradicionalne hijerarhijske organizacije menadžmenta u pravcu

mrežne/timske organizacije donio je evoluciju od industrijske organizacije ka informacionoj organizaciji, što je sa aspekta savremenih procesa reinžinjeringa bila trasa za efikasno osvajanje tržišta tj. zadovoljenja zahtjeva kupca i put ka *poslovnoj izvrsnosti*.(sl.5).

Kada se reinžinjeringom dođe do planiranog cilja, aktivnosti se fokusiraju na poboljšanju postignutih performansi kojima se zadovoljavaju zahtjevi kupca.




Slika 5 – Put ka poslovnoj izvrsnosti

Za to je "odgovoran" KUPAC koji drži do kvaliteta, koji jednostavno ne prihvata proizvode koji nijesu svjetske klase kvaliteta.U tim uslovima menadžment reinžinjeringom kao radikalnom promjenom, prvo ostvaruje dramatično poboljšanje poslovnog sistema. Programom QMS menadžment teži da postigne dodatno poboljšanje do nivoa poslovne izvrsnosti.

Kompatibilnost reinžinjeringa i QMS sadrži se u tome da su i jedan i drugi fenomen u fokusu zadovoljstva kupca.

5. PROJEKTOVANJE KAO FUNKCIJA POSLOVNA IZVRSNOSTI

Suština postojanja svakog poslovnog sistema je da ostvari *zadovoljstvo kupaca* svojim proizvodima. U takvim uslovima dolazi do izražaja metoda projektovanja dekompozicijom koja se bazira na aksiomatskom projektovanju u funkciji zadovoljenja zahtjeva kupca [4] (sl.6).



Slika 6 - Projektovanje u funkciji zahtjeva kupca

6. UNAPREĐENJE POSLOVNIH REZULTATA U FUNKCIJI QMS


U procesu reinžinjeringa, proces uvođenja i unapređenja sistema kvaliteta u početku se sporije ostvaruje, da bi u periodu kada su u preduzeću realizovane osnovne aktivnosti reinžinjeringa (R) i kada rezultati poslovanja počnu stagnirati (BR),

dalji napredak i puna afirmacija reinžinjeringa bila postignuta održavanjem i razvojem sistema kvaliteta (QMS), što je na slikovit način prikazano dijagramom njihove zavisnosti (sl.7).


Dokaz hipoteze date na sl.7. prikazan je na sl.8. na primjeru preduzeća ŽITOPROMET - Spuž, dobitnika Oskara Kvaliteta za 2000 god. Reinžinjering u tehničko-tehnološkom smislu

ograničen je razvojem sistema i poslije prvočitnih rekonstrukcija i modernizacija njegov dalji konstantni razvoj poprima veoma blagi rast, dok je

u istom vremenu sistem kvaliteta sa mnogo manje ograničenja i on predstavlja uslov daljeg napretka poslovanja preduzeća [4]




Slika 7 - R - DMS - BR dijagram razvoja i unapredjenja poslovnog sistema



Slika 8 - Dijagram razvoja poslovnog sistema ŽITOPROMET - Spuž.

Sistem kvaliteta ne samo da će omogućiti optimalne rezultate reinžinjeringu, već primjenom standarda ISO 9001, ISO 14000 i drugih, inicira potrebu daljeg reinžinjeringu.

Duh REINŽINJERINGA čini stvari različitim - duh KVALITETA čini stvari boljim.



Slika 9 - Grafički prikaz EFQM modela

7. VREDNOVANJE DO SAMOOCJENJIVANJA

Od četiri metode za mjerjenje i praćenje performansi sistema (tačka 8.2.1.1 JUS ISO 9004:2001) tri su poznate i veoma primjenjivane (ankete o zadovoljenju korisnika i ostalih zainteresovanih strana, interne provjere i analize finansijskih pokazatelja), dok je samoocjenjivanje, kao četvrta metoda, nova u odnosu na prethodne standarde sistema kvaliteta.

Međutim, samoocjenjivanje predstavlja fundamentalan metod mjerjenja i praćenja performansi za razvoj i primjenu modela kontinualnog unapređenja. Samoocjenjivanjem se povezuju poslovne aktivnosti i poslovni rezultati što je osnovni uslov u težnji za poslovnom izvrsnošću. Razni modeli samoocjenjivanja upodobljeni su razvoju nacionalnih projekata unapređenja kvaliteta.

U ovom radu data je šema EFQM (European Foundation for Quality Management) modela samoocjenjivanja na kome se temelji ocjenjivanje za evropsku nagradu kvaliteta. Model EFQM posebnu ulogu ima u razvoju poslovne izvrsnosti [3] (sl.9).

8. ZAKLJUČCI

- • Naslovna hipoteza može se u cjelini prenijeti u zaključak što znači da su reinžinering i kvalitet zaista osnovni postulati savremenog razvoja.
- • Iz rada, iako u sažetom tekstu, da se zaključiti da se iza ova dva postulata nalazi kompleks podpostulata i filografskog izučavanja uzroka razvoja i uslova za validaciju.
- • Reinžinjereng i kvalitet istovremeno na različite načine i sličnim intenzitetom utiču na snagu organizacije da validacijom na tržištu postignu potrebnu izvrsnost.
- • Evropski kriterijumi samoocjenjivanja dovoljno jasno ukazuju koliko je težak put razvoja do izvrsnosti.

LITERATURA

- [1] Turban, E., McLinea, E., Wetherbe, J., *Information Technology for Management (improving Quality and Productivity)*, University of Minnesota and University of Memphis, USA, 1998.
- [2] Bulatović, M., Kvalitet i reinžinjereng postulati razvoja do izvrsnosti, Nedjelja kvaliteta, Poslovna Politika, 2002.
- [3] Majstorović, V., Poslovna izvrsnost na kraju milenijuma, Časopis KVALITET br.9-10/2000.